

La peira del diable a Dacs

Numéro d'inventaire COMDT : 2620-3

Transcription :

italique : mots approximatifs / français

[...] : mots inaudibles

[xxx] : bruits extérieurs

Le diables, atend..., coma è ?

Lo diables portava una pèira, sus l'espata, en anant a Dacs...

- *C'est chez moi ça.*

Anava a Dacs.

- *C'est moi qui lui ai dit.*

- *Oh non ! Je la savais avant.*

Alara lo diables pòrtava una pèira, sus l'espata. Apèi, eth se dia au bon Diu :

- « me'n vau tà Dacs pòrtar aquera pèira..., m'en vau pòrtar aquela pèira a Dacs.

Lo bon Diu li ditz atau :

- « M'as ditz si m'en platz [...] »

E tomba la pèira. *Et elle est restée tout le temps là.*

Non, lo bon Diu lo ditz :

- « E ben ! la pèira n'irà pas a Dacs, pausa le aquí se te platz. »

La pausa per un prat, fa que la pèira rebalac.

Et la pierre y est toujours, au même endroit.